


ISLIP NY MARCH ALMANAC
Period of Record: 1963 to present
All normals are from 1991-2020.
This data is unofficial and for informational purposes only.
Forecast Office New York, NY
For official certified climate data, please contact the National Centers for Environmental Information (NCEI).
Last updated: March 11th, 2024

	Normal	Normal	Normal	Record		Record		Record		Record	
	Max T	Min T	Mean T	Max T		Min T		Max Precip		Max Snow	
Date	Value	Value	Value	Value	Year	Value	Year	Value	Year	Value	Year
1-Mar	44	28	36	60	2018	8	1980	1.08	1987	5.6	2015
2-Mar	44	28	36	60	2017	5	1967	3.11	2018	9.7	2009
3-Mar	44	29	36	66	1991	9	2015	0.98	1991	6	1978
4-Mar	44	29	37	58	2024	5	2009	1.12	1971	1	1971
5-Mar	45	29	37	63	1985	9	2009	0.93	1965	7	1981
6-Mar	45	29	37	59	2004	12	2015	2.97	1979	6	2001
7-Mar	45	30	37	68	1987	9	2003	2.83	1967	6.5	2018
8-Mar	45	30	38	69	1987	8	1990	1.58	1983	4	1996
9-Mar	46	30	38	68	2016	12	2007	3.25	1998	3.9	1976
10-Mar	46	30	38	73	2016	10	2005	1.45	1964	4	2017
11-Mar	46	31	38	68	1977	13	2003	2.6	2000	0.7	2005
12-Mar	46	31	39	67	2021	14	1984	1.61	1968	5.7	2005
13-Mar	47	31	39	82	1990	13	2017	2.49	1984	8	1993
14-Mar	47	31	39	69	2012	17	1993	1.92	2017	3.4	2017
15-Mar	47	32	39	67	1990	14	1993	1.47	1999	5.9	1999
16-Mar	48	32	40	66	1990	16	1967	1.66	1974	3.9	1978
17-Mar	48	32	40	70	2003	8	1967	0.97	1972	2.3	1993
18-Mar	48	32	40	77	2011	0	1967	0.55	1980	4	1977
19-Mar	48	33	41	69	2010	0	1967	1.92	1998	4	1992
20-Mar	49	33	41	71	2012	15	1967	1.08	2002	5.3	2015
21-Mar	49	33	41	72	2012	16	1986	2	1974	14.9	2018
22-Mar	49	34	41	73	2012	19	1988	1.44	1967	15	1967
23-Mar	50	34	42	75	2012	15	2004	1.32	2020	0.6	2011
24-Mar	50	34	42	67	2000	19	1967	1.63	2022	1.4	2011
25-Mar	50	34	42	67	2021	16	1974	0.8	1969	T	2018
26-Mar	51	35	43	78	2021	12	1974	2.16	1988	1	2001
27-Mar	51	35	43	78	1998	22	2014	0.64	1978	T	1994
28-Mar	51	35	43	79	1991	18	1990	1.29	2005	5	1984
29-Mar	52	36	44	81	1998	22	2022	2.68	2014	8	1974
30-Mar	52	36	44	72	1998	22	1970	2.49	2001	1	1969
31-Mar	52	36	44	73	1999	19	1964	2.52	1987	4.6	2014

Monthly	Avg/Totals	
Extremes		
March	Value	Year
Max Avg T	47.3	2012
Min Avg T	32.5	1967
Max Precip	9.41	2010
Min Precip	0.99	2012
Max Snow	31.9	2018

Monthly	
Normals	
March	Value
Mean Max	47.7
Mean Min	32
Mean Avg	39.9
Mean Precip	4.51
Mean Snow	6.5